

traduit de « Viens, âme qui pleures »

♩. = 54
mf

1. Va wò a - vi - fa - - la,

p

Va wò de - la gbɔ Ne blu - kɔ fo

xlā wò, Gblo wò ve - ve ne ; Do dzi nà - fo

mf *f*

nu ne : A - fe - tɔ Ye - su Sea wò ko - nyi -

p

fa - fa. Dzu - dzɔ a - vi - fa - fa.

2. Va, Xólǎ vavã sia
Ðe nuxaxawo
Kple ðikeke ða to
'Fe tufafa me.
Elǎna 'me faa 'ko
Na dzi gbòdzowo
Xò efe nya dzi se,
Dzudzò~avifafa.

3. Ke wò hã, ðe gbefã
Mawu fe lólǎ
Kpl' eƒ' amenuveve
Na luuò gbòdzò.
Foe ð' enu be wòaxò
Yesu ñko dzi se.
Dzidzò sòŋ l' Eya me :
Avifafa vò !